

PRAVILNIK **O ORGANIZIRANJU I FUNKCIONIRANJU** **OPERATIVNIH CENTARA CIVILNE ZAŠTITE**

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija i način funkcioniranja Federalnog, kantonalnih i općinskih operativnih centara civilne zaštite (u daljnjem tekstu: operativni centri CZ), određuje način povezivanja organa, službi i pravnih lica sa nadležnim operativnim centrima CZ, utvrđuju podaci koji čine sadržaj informacija koje se odnose na podatke o prirodnoj i drugoj nesreći koje se dostavljaju operativnim centrima CZ, utvrđuju znaci za uzbunjivanje i određuju postupci građana u slučaju objavljivanja znakova za uzbunjivanje zbog opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH) u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljnjem tekstu: Zakon).

Član 2.

Federalni, kantonalni i općinski operativni centri CZ organiziraju se i funkcioniraju u skladu sa odredbama čl. 149. do 163. Zakona, a na način predviđen ovim Pravilnikom.

Član 3.

U skladu sa odredbama člana 149. stav 2. Zakona, operativni centri CZ se organiziraju u sastavu organa civilne zaštite i to:

- 1) Federalni operativni centar CZ u sastavu Federalne uprave civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Federalna uprava),
- 2) kantonalni operativni centri CZ u sastavu kantonalnih uprava civilne zaštite (u daljnjem tekstu: kantonalna uprava),
- 3) općinski operativni centri CZ u sastavu općinske službe civilne zaštite.

Operativni centri CZ iz stava 1. ovog člana funkcioniraju na području za koje su formirani.

Član 4.

Dvije ili više susjednih općina, a posebno općine u sastavu grada, mogu formirati zajednički operativni centar CZ, kako je predviđeno u članu 149. stav 3. Zakona, što se uređuje odlukom ili ugovorom o formiranju zajedničkog operativnog centra CZ koji donose općinski načelnici tih općina. To rješenje mogu koristiti samo nerazvijene općine koje nemaju materijalnih mogućnosti da u uvjetima nepostojanja prirodne i druge nesreće osiguraju odgovarajuće pretpostavke za rad svog operativnog centra CZ.

U odluci odnosno ugovoru iz stava 1. ovog člana uređuje se: sjedište zajedničkog operativnog centra, način popune centra ljudstvom potrebnim za rad centra, obaveze općina u pogledu nabavke tehničkih i drugih sredstava potrebnih za rad, način prikupljanja i distribucije podataka koji se nalazi na nadležnosti općinskog operativnog centra civilne zaštite sa područja svih općina za koje se formira taj centar, vrijeme rada centra prije i za vrijeme postojanja prirodne ili druge nesreće na području tih općina, način finansiranja svih potreba za rad tog centra i druga pitanja važna za organiziranje i rad tog centra CZ za potrebe općina koje formiraju zajednički općinski operativni centar CZ.

Vlada kantona i općinski načelnici općina koje se nalaze u sjedištu kantona mogu ugovorom ili odlukom riješiti da u uvjetima nepostojanja prirodne i druge nesreće, kantonalni operativni centar vrši i funkciju općinskog operativnog centra CZ tih općina u vremenu od 16,00 sati tekućeg dana do 08,00 sati naredog dana i u neradne dane, ako operativni centar tih općina ne radi u tom vremenu. U aktu kojim se odlučuje o tom pitanju moraju se precizno urediti pitanja koja se odnose na način prikupljanja i distribucije podataka sa područja tih općina i dostavljanje tih podataka organima iz člana 14. ovog Pravilnika, kao i obaveze općina prema kantonalnom operativnom centru CZ.

Član 5.

Operativni centri CZ funkcioniraju i u miru i u ratu na način utvrđen u odredbama čl. 151, 152. i 154. Zakona i ovim Pravilnikom.

Član 6.

U skladu sa odredbom člana 156. Zakona, javna i druga preduzeća za telekomunikacije koja postoje na području Federacije BiH moraju omogućiti obavljanje usluge besplatnog poziva na broj 121 operativnih centara CZ, putem kojeg građani i drugi mogu javiti operativnom centru informacije o svim vrstama opasnosti i pojavama prirodnih i drugih nesreća koje primijete ili za koje saznaju.

Nakon međunarodnog uvezivanja Bosne i Hercegovine na jedinstveni evropski broj za hitne službe 112 i ustrojavanja jedinstvenog operativno-komunikacijskog centra za sve vrste hitnih situacija u Bosni i Hercegovini, javna i druga preduzeća za telekomunikacije dužna su osigurati odgovarajuće veze po tom broju i za sve operativne centre CZ iz čl. 3. i 4. ovog Pravilnika.

Posebni broj 121 i njegova namjena moraju biti objavljeni na vidnom mjestu u telefonskom imeniku, u pregledu važnijih brojeva telefona na Internetu, u dnevnoj štampi, javnoj telefonskoj govornici, stambenim i poslovnim zgradama u kojima građani stanuju, odnosno rade i Web stranicama organa civilne zaštite Federacije BiH, kantona i općina.

II. UVJETI, NADLEŽNOST I NAČIN RADA OPERATIVNIH CENTARA CZ

1. Uvjeti za rad operativnih centara CZ

Član 7.

Za rad operativnih centara CZ moraju se osigurati neophodni uvjeti koji se odnose na prostor, materijalno - tehnička sredstva i opremu što se vrši prema odredbama čl. 8. do 11. ovog Pravilnika.

Oprema i sredstva operativnih centara CZ za potrebe informacijsko-komunikacijske podrške treba da osiguraju:

- 1) efikasnu organizaciju, funkcioniranje i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja u prirodnim i drugim nesrećama na savremenim tehničko-tehnološkim osnovama,
- 2) pretpostavke za funkcionalnu, tehnološku dogradnju (skalabilnu) i faznu izgradnju sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku operativnih centara CZ sa aspekta optimalnih organizacijskih, tehničko-tehnoloških i ekonomskih rješenja.

Član 8.

Osnovu za rad Federalnog, kantonalnih i općinskih operativnih centara CZ, osiguravaju:

- 1) Sistemi za komunikacijsku i informacijsku podršku:
 - a) multiservisna komunikacijska i informacijska mreža: prijenos govora, prijenos podataka i prijenos slike;
 - b) komunikacijski sistem prijenosa govora i podataka u uvjetima stanja prirodne i druge nesreće;
 - c) mreža širokog područja za velike udaljenosti povezane preko javnih komunikacijskih ili izvornih komunikacijskih linija (WAN) i LAN koji predstavlja grupu računara u istoj zgradi povezanih mrežnim kablovima ili sistemom bežičnih mreža (Wireless);
 - d) sistem za integraciju osnovnih komponenata sistema: Multiservisne komunikacijske i informacijske mreže, Komunikacijskog sistema prijenosa govora i podataka u uvjetima stanja prirodne i druge nesreće, te WAN i LAN sistema bežičnih mreža.
- 2) Računarski sistemi i računarske mreže za informatičku podršku i automatizaciju:
 - a) procesa rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja u uvjetima stanja prirodne i druge nesreće i
 - b) poslovnih procesa.
- 3) Uredska oprema i SW (software) i HW (hardwere) alati za obradu i kopiranje dokumenata:
 - a) u elektronskom obliku i
 - b) u papirnom obliku.
- 4) Elektroenergetski sistemi za osiguranje:

- a) rezervnog napajanja i agregati i
 - b) sistemi za neprekidno napajanje.
- 5) Sistemi (sistemski, aplikacijski i dBase) za podršku geografskom informacionom sistemu (GIS):
- a) sistemi za globalno pozicioniranje (GPS) i
 - b) ostala potrebna uredska i videooprema.

Član 9.

Izgradnja i opremanje sredstvima i opremom operativnih centara CZ za potrebe informacijske i komunikacijske podrške u razvoju i izgradnji operativnih centara iz člana 3. stav 1. ovog Pravilnika treba da bude u skladu sa dokumentima razvoja i usvojenim projektnim rješenjima za komunikacijsku i informacijsku podršku sistema zaštite i spašavanja radi osiguranja efikasne organizacije, funkcioniranja i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja u prirodnim i drugim nesrećama, na savremenim tehničko-tehnološkim osnovama i u skladu sa rastućim potrebama i materijalnim mogućnostima odgovornih organa vlasti.

Pitanja iz stava 1. ovog člana uređuju se na jedinstvenim osnovama za sve operativne centre CZ po posebnom projektu tehničko-tehnološkog i organizacijskog rješenja sistema za komunikacijsku informacijsku podršku rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja u prirodnim i drugim nesrećama.

Član 10.

Sva rješenja u izgradnji i opremanju sredstvima i opremom operativnih centara CZ za potrebe informacijske i komunikacijske podrške kantonalnih i općinskih centara CZ treba da ispune sve zahtjeve sa aspekata kompatibilnosti i interoperabilnosti sa projektovanim i uspostavljenim rješenjima sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku Federalnog operativnog centra CZ.

Član 11.

Državni službenici i namještenici koji treba da vrše operacije za osiguranje komunikacijske i informacijske podrške operativnim centrima CZ na sistemima iz čl. 8, 9. i 10. ovog Pravilnika, u svim operativnim centrima iz člana 3. ovog Pravilnika treba da budu u odgovarajućem brojnom stanju sa jasno izraženim nivoima i vrstama stručne spreme iz domena telekomunikacija i informacionih tehnologija.

Broj državnih službenika i namještenika, potrebnih za rad operativnih centara CZ iz čl. 3. i 4. ovog Pravilnika, određuje se prema uvjetima koji su utvrđeni u odredbi člana 151. Zakona.

2. Nadležnosti operativnih centara CZ

Član 12.

Federalni operativni centar CZ nadležan je za vršenje sljedećih poslova:

- 1) vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim oblicima opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za potrebe nadležnih organa Federacije BiH i organa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) na način predviđen ovim Pravilnikom;
- 2) prenosi naredbe Federalnog štaba civilne zaštite u vrijeme kada taj štab rukovodi akcijama zaštite i spašavanja;
- 3) prima, priprema i šalje izvještaje o poduzetim mjerama i drugim aktivnostima nadležnim organima Federacije BiH i organima BiH u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju;
- 4) ostvaruje stalni kontakt sa kantonalnim operativnim centrima CZ, a po potrebi i sa općinskim operativnim centrima CZ, u vezi prikupljanja odgovarajućih podataka i međusobne razmjene podataka od značaja za Federaciju BiH, odnosno kanton ili općinu;
- 5) prenosi saopćenja javnim medijima o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće sa kojima raspolaže;
- 6) vrši primanje i prenošenje informacija za potrebe timova za deminiranje;
- 7) pruža odgovarajuću stručnu pomoć kantonalnim i općinskim operativnim centrima CZ koja se odnosi na organiziranje i funkcioniranje tih centara;
- 8) organizira vršenje poslova na povezivanju Federalnog centra sa davaocima informacija od značaja za Federaciju BiH i organe BiH i ostvaruje stalnu saradnju sa imaocima sistema veza koji su od značaja za rad i sa odgovarajućim operativnim centrima Oružanih snaga BiH i organa unutrašnjih poslova;
- 9) učestvuje u vršenju inspekcijskog nadzora nad organizacijom i radom kantonalnih i općinskih operativnih centara CZ i provođenje obuke pripadnika tih centara;
- 10) ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organom Republike Srpske i Distrikta Brčko BiH u pogledu međusobne razmjene podataka od značaja za zaštitu i spašavanje, a po nalogu direktora Federalne uprave ili zahtjeva državnih organa BiH vrše i razmjenu tih podataka sa nadležnim organima susjednih država;
- 11) vrši i sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu i distribuciju podataka i informacija o svim vidovima prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, kao i drugih poslova koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Federalnog operativnog centra CZ.

Član 13.

Kantonalni operativni centar CZ nadležan je za vršenje sljedećih poslova:

- 1) prikuplja i obrađuje sve podatke i informacije o prirodnim i drugim nesrećama na području kantona i te podatke dostavlja nadležnim organima kantona i Federalnom operativnom centru CZ na način predviđen ovim Pravilnikom;
- 2) prenosi naredbe Federalnog i kantonalnog štaba civilne zaštite u vrijeme kada ti štabovi rukovode akcijama zaštite i spašavanja na području kantona;
- 3) prima, priprema i šalje nadležnim organima kantona izvještaje o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u toku sprovođenja akcija na zaštiti i spašavanju na području kantona;

- 4) ostvaruje stalni kontakt sa Federalnim operativnim centrom CZ i postupa po nalogima i zahtjevima tog centra, kao i općinskim operativnim centrima CZ na području kantona u vezi prikupljanja i međusobnoj razmjeni podataka o prirodnim i drugim nesrećama na području kantona;
- 5) prenosi saopćenja javnim medijima kantona o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće sa kojima raspolaže;
- 6) vrši primanje i prenošenje informacija za potrebe timova za deminiranje kantona;
- 7) provodi odgovarajuće mjere na organiziranju i funkcioniranju općinskih operativnih centara CZ na području kantona i u tim pitanjima tim centrima pruža odgovarajuću stručnu pomoć i obuku pripadnika tih centara;
- 8) vrši i sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu i distribuciju podataka i informacija o prirodnim i drugim nesrećama na području kantona, kao i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost kantonalnih operativnih centara CZ.

Član 14.

Općinski operativni centar CZ nadležan je za vršenje sljedećih poslova:

- 1) vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim prirodnim i drugim nesrećama na području općine i te podatke i informacije dostavlja nadležnim organima općine i kantonalnom operativnom centru CZ, a prema potrebi i Federalnom operativnom centru CZ na način predviđen ovim Pravilnikom;
- 2) prenosi naredbe Federalnog i kantonalnog i općinskog štaba civilne zaštite u vrijeme kada ti štabovi rukovode akcijama zaštite i spašavanja na području općine;
- 3) prima, priprema i šalje izvještaje nadležnim organima općine i kantonalnom operativnom centru CZ o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u toku sprovođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju na području općine;
- 4) prenosi saopćenja javnim medijima općine o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće kojima raspolaže;
- 5) ostvaruje stalni kontakt sa operativnim centrima CZ susjednih općina i sa kantonalnim operativnim centrom CZ u vezi međusobnog dostavljanja potrebnih podataka i informacija o prirodnim i drugim nesrećama i postupa po nalogima i zahtjevima kantonalnog operativnog centra CZ;
- 6) vrši i sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje i distribuciju podataka o prirodnim i drugim nesrećama na području općine koje se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost tog centra.

3. Radno vrijeme i način rada operativnih centara CZ

Član 15.

Radno vrijeme operativnih centara CZ određuje se prema odredbama člana 151. Zakona. Prema st. 1. i 2. tog člana, Federalni i kantonalni operativni centri CZ imaju najmanje pet izvršilaca i rade neprekidno 24 sata svaki dan i u miru i za vrijeme postojanja prirodne ili druge nesreće na području kantona, odnosno Federacije BiH.

U skladu sa odredbom stava 2. člana 151. Zakona, općinski operativni centri CZ u miru rade najmanje osam sati svaki radni dan, a za vrijeme postojanja prirodne ili druge nesreće ti centri rade neprekidno 24 sata svaki dan.

Pri određivanju dužine radnog vremena općinskog operativnog centra CZ u vrijeme kada ne postoji prirodna ili druga nesreća, polazi se od procjene ugroženosti područja općine prirodnim i drugim nesrećama, veličine područja općine, broja stanovnika i drugih činjenica koje su od značaja za određivanje radnog vremena tog centra, o čemu odlučuje općinski načelnik na prijedlog službe civilne zaštite općine.

Izuzetno, kada nastane prirodna ili druga nesreća na području općine, ili postoji opasnost od nastanka te nesreće, općinski operativni centar CZ mora da radi neprekidno 24 sata svaki dan za čije se potrebe angažiraju sve osobe koje su zaposlene i raspoređene za rad u tom centru, o čemu neposredno odlučuje općinski štab civilne zaštite i centar radi neprekidno svaki dan dok postoji stanje prirodne ili druge nesreće, odnosno dok prestanak rada centra naredi općinski štab civilne zaštite.

Član 16.

Federalni, kantonalni i općinski operativni centri CZ poslove iz svoje nadležnosti utvrđene u članu 149. stav 1. i članu 152. Zakona, a koji su bliže definirani u čl. 12. do 14. ovog Pravilnika, vrše tako što prikupljaju, obrađuju i dostavljaju nadležnim organima vlasti informacije i podatke (u daljnjem tekstu: informacija) o svim vrstama prirodnih i drugih nesreća iz člana 155. Zakona, putem davaoca informacija iz čl. 153. i 157. Zakona na način predviđen ovim Pravilnikom.

Prikupljanje, obrada i dostavljanje informacija iz stava 1. ovog člana odvija se unutar posebnih komunikacijsko-informacijskih sistema pojedinih učesnika zaštite i spašavanja i putem informacijsko-komunikacijske podrške operativnih centara CZ (121), prema sljedećem:

- 1) Federalni operativni centar CZ informacije prikuplja i razmjenjuje sa organima, službama i pravnim licima iz člana 157. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona i sa kantonalnim operativnim centrima CZ sa područja Federacije i organima i pravnim licima iz člana 36. tačke 1. ovog Pravilnika;
- 2) kantonalni operativni centri CZ informacije prikupljaju i razmjenjuju sa organima, službama i pravnim licima iz člana 157. stav 1. tačka 2. Zakona i sa općinskim operativnim centrima CZ sa područja kantona i organima i pravnim licima iz člana 36. tačke 2. ovog Pravilnika;
- 3) općinski operativni centri CZ informacije prikupljaju i razmjenjuju sa organima, službama i pravnim licima iz člana 157. stav 1. tačka 3. Zakona i organima i pravnim licima iz člana 36. tačka 3. ovog Pravilnika i sa drugim imaočima funkcionalnih sistema veze sa područja općine.

Član 17.

Informacije iz člana 16. ovog Pravilnika koje svaki operativni centar CZ prima putem telefona, elektronski ili radio uređajem, evidentiraju se kao službena zabilješka i nakon toga se sa tom zabilješkom postupa na način predviđen u članu 18. ovog Pravilnika. Za službenu zabilješku koristi se obrazac broj 1 koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Svaki operativni centar CZ informacije iz člana 16. ovog Pravilnika prikuplja i putem stalnog praćenja redovnih informativnih programa putem radija i TV koji se nalaze u operativnom centru CZ i ako se putem tog programa sazna za neku informaciju o pojavi ili nastanku prirodne ili druge nesreće, operativac u operativnom centru CZ dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi dobio zvaničnu informaciju o tom događaju.

U vršenju poslova iz člana 16. ovog Pravilnika općinski operativni centri CZ dužni su postupati po zahtjevima kantonalnog i Federalnog operativnog centra CZ, a kantonalni operativni centri CZ po zahtjevima Federalnog operativnog centra CZ.

Član 18.

Svaki operativni centar CZ prima informacije po dva osnova i to: informacije redovne (svakodnevne) od davaoca informacija iz člana 157. Zakona u dogovoreno vrijeme i informacije od građana i drugih subjekata koji nisu obuhvaćeni odredbom člana 157. Zakona (vanredne informacije).

Kada operativni centar primi redovne informacije u dogovoreno vrijeme, te informacije objedinjava u jednu cjelinu i formira jedinstven izvještaj, a onda ga dostavlja organima koji su određeni za prijem tog izvještaja prema spisku organa koji se nalazi u centru.

Ostale informacije koje nisu obuhvaćene informacijama iz stava 2. ovog člana, a koje su adresirane na nadležni organ ili pojedinca, operativac u centru CZ treba bez obrade odmah proslijediti tom organu, odnosno pojedincu.

Član 19.

Kada operativni centar CZ primi vanrednu informaciju koja nije označena kojem organu se treba dostaviti ili za informaciju sazna putem elektronskih medija koji se nalaze u operativnom centru CZ u tom slučaju dežurni operativac u centru prvo vrši provjeru dobijenih informacija u neposrednom kontaktu sa davaocem informacije, odnosno poziva medij putem kojeg je saznao ili od kojeg je dobio navedenu informaciju radi provjere vjerodostojnosti i aktuelnosti informacije. Nakon toga pristupa izradi izvještaja i vrši distribuciju tog izvještaja. Taj izvještaj se dostavlja onom organu ili više organa koji su nadležni za prijem tog izvještaja. Određivanje organa kojima treba dostaviti te informacije operativac u centru utvrđuje prema spisku organa koji su nadležni za primanje podataka o prirodnim i drugim nesrećama koje odredi direktor Federalne uprave za sve operativne centre CZ (Federalni, kantonalni i općinski).

Član 20.

Općinski operativni centar CZ sve informacije iz člana 19. ovog Pravilnika, dostavlja onim općinskim službama za upravu na čiju se oblast odnosi informacija, koji se odrede na osnovu spiska organa iz člana 19. ovog Pravilnika, kantonalnom operativnom centru CZ i rukovodiocu općinske službe civilne zaštite, a po nalogu rukovodioca te službe, informacija se može dostaviti i općinskom načelniku, predsjedavajućem općinskog vijeća i općinskim operativnim centrima CZ susjednih općina.

Član 21.

Kantonalni operativni centar CZ informacije iz člana 19. ovog Pravilnika dostavlja onom kantonalnom organu uprave na čiju se oblast odnosi informacija i određuje koje informacije treba dostaviti Federalnom operativnom centru CZ, te samostalno postupa na sljedeći način:

1) informaciju dostavlja samo onim kantonalnim organima uprave koji su nadležni za oblast u kojima se pojavila opasnost koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće ili je nesreća već nastala, na koju se informacija odnosi, koja se određuju prema spisku organa iz člana 19. ovog Pravilnika, kao i općinskoj službi civilne zaštite one općine na čijem se području pojavila ta opasnost, odnosno nastala nesreća ako procjeni da je informacija hitna i od značaja za općinu;

2) Federalnom operativnom centru CZ dostavljaju se samo one informacije koje se odnose na prirodne i druge nesreće koje mogu ugroziti ili su već ugrozile život i zdravlje većeg broja ljudi i veći broj materijalnih dobara ili je nesreća zahvatila područje dvije ili više općina ili područje cijelog kantona;

3) o informacijama iz tač. 1. i 2. stava 1. ovog člana odmah upoznaje direktora kantonalne uprave ili drugog ovlaštenog državnog službenika te uprave i postupa po njihovim nalogima.

Kada se radi o vanrednoj i važnoj informaciji, u tom slučaju ta informacija se može dostaviti i premijeru vlade kantona, predsjedavajućem skupštine kantona, susjednim kantonalnim operativnim centrima CZ i drugim kantonalnim organima za koje direktor kantonalne uprave ili drugi ovlašteni državni službenik te uprave odluči da se dostave.

Član 22.

Federalni operativni centar CZ informacije iz člana 19. ovog Pravilnika dostavlja federalnom organu uprave za kojeg utvrdi da je nadležan za tu informaciju na osnovu spiska organa koji se nalazi u centru i samostalno postupa na sljedeći način:

1) informaciju dostavlja samo onim federalnim organima uprave za koje se utvrdi da su nadležni za podatke na koje se informacija odnosi;

2) informacije primljene od davaoca informacija iz člana 36. tačka 1. ovog Pravilnika, odmah dostavlja kantonalnom operativnom centru CZ na čijem se području pojavila opasnost za nastanak prirodne ili druge nesreće ili je nesreća, na koju se informacija odnosi, već nastala;

3) o informacijama iz tač. 1. i 2. stava 1. ovog člana odmah upoznaje direktora Federalne uprave ili drugog ovlaštenog državnog službenika te uprave i postupa po njihovim nalogima.

Kada se radi o vanrednoj i važnoj informaciji, u tom slučaju ta informacija se može dostaviti i Premijeru Vlade Federacije BiH, zamjenicima Premijera, Predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, predsjedavajućim domova Parlamenta Federacije BiH, Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske, predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vladi Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine.

Kojem od organa iz stava 2. ovog člana informaciju treba dostaviti odlučuje direktor Federalne uprave ili drugi ovlašteni državni službenik te uprave.

Član 23.

Operativci u federalnom i kantonalnim operativnim centrima CZ i općinskom operativnom centru CZ koji radi 24 sata svaki dan, dužni su da u odnosu na informacije koje prime u vremenu od 16 sati tekućeg dana do 08 sati narednog dana, postupe na sljedeći način:

1) ako se radi o informacijama koje nisu hitne, zavode se u Djelovodnik i narednog dana, na početku radnog vremena pisanim putem upoznaje rukovodioca operativnog centra CZ, a nakon toga postupa po njegovom nalogu;

2) ako se radi o informaciji koja je hitna i vanredna, dežurni operativac u kantonalnom operativnom centru CZ postupa na način predviđen u članu 21. ovog Pravilnika, s tim da se ta informacija dostavi i rukovodiocu općinske službe civilne zaštite općine na čijem se području desio događaj na koju se informacija odnosi, a operativac u Federalnom operativnom centru CZ postupa na način predviđen u članu 22. ovog Pravilnika, dok operativac u općinskom operativnom centru CZ postupa na način predviđen u članu 20. ovog Pravilnika.

Član 24.

Federalni i kantonalni operativni centri CZ i općinski operativni centri CZ koji rade 24 sata svaki dan, dužni su svaki dan sačiniti redovan pismeni izvještaj o svim primljenim informacijama u periodu od 16 sati tekućeg dana do 08 sati narednog dana i taj izvještaj dostaviti rukovodiocu uprave civilne zaštite, s tim da rukovodilac kantonalnog operativnog centra CZ ima i obavezu da taj izvještaj dostavi i Federalnom operativnom centru CZ i općinskim operativnim centrima CZ na području kantona na koje se sastavljeni izvještaj odnosi, a općinski operativni centar CZ izvještaj dostavlja rukovodiocu službe civilne zaštite općine. Rukovodiocima tih organa taj izvještaj se dostavlja u osam sati na početku radnog vremena.

U slučaju ukazane potrebe, operativni centar CZ može rukovodiocu uprave civilne zaštite odnosno službe civilne zaštite općine iz stava 1. ovog člana, dostaviti i vanredni pismeni izvještaj o primljenim informacijama, s tim da se takav izvještaj podnosi i u slučaju zahtjeva tog rukovodioca.

Član 25.

Svi operativni centri CZ, kada dobiju zahtjev sredstava javnog informisanja da im se daju određeni podaci iz nadležnosti operativnog centra CZ, tražene podatke trebaju davati na način predviđen Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/01) i Uputstvom za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/01), a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). Tražene podatke, po pravilu, daje rukovodilac operativnog centra CZ, a u njegovom odsustvu podatke može dati i dežurni operativac u operativnom centru CZ.

O datoj informaciji iz stava 1. ovog člana, dežurni operativac koji je dao informaciju dužan je sačiniti službenu zabilješku i u njoj navesti sadržaj informacije koju je dao i naziv javnog medija kome je informacija data i o tome odmah upoznati rukovodioca operativnog centra CZ i rukovodioca organa civilne zaštite.

4. Knjige evidencije

Član 26.

Svi operativni centri CZ vode sljedeće knjige evidencije:

1) Djelovodnik informacija i akata (u daljnjem tekstu: Djelovodnik);

2) Arhivsku knjigu.

Član 27.

U knjige evidencije iz člana 26. ovog Pravilnika, upisuju se sljedeći podaci, i to:

- 1) u Djelovodnik se upisuju sve informacije i akti koje operativni centar CZ prima na način predviđen u odredbama čl. 18. i 19. ovog Pravilnika;
- 2) arhivska knjiga se vodi prema odredbama Uredbe o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/03).

Član 28.

Svaka informacija koju primi operativni centar CZ evidentira se u Djelovodniku na način predviđen u st. 2. i 3. ovog člana.

Evidentiranje redovnih informacija iz st. 1. i 2. člana 18. ovog Pravilnika vrši se u svim rubrikama Djelovodnika odmah po prijemu takvih informacija.

Evidentiranje vanrednih informacija iz člana 19. ovog Pravilnika vrši se tako da se po prijemu informacije popunjavaju samo rubrike Djelovodnika predviđene za prijem pošte, a kada informacija bude obrađena i treba da se izvrši njeno dostavljanje nadležnom organu, onda se vrši popuna rubrika Djelovodnika koje su predviđene za otpremu pošte.

Član 29.

Kada se izvrši dostavljanje informacije nadležnom organu i izvrši njeno evidentiranje u Djelovodniku na način predviđen u članu 28. ovog Pravilnika, onda je potrebno tu informaciju arhivirati.

Arhiviranje informacije iz stava 2. člana 28. ovog Pravilnika, vrši se tako što se otpremljenoj informaciji prilaže tekst primljene informacije i fax potvrda o dostavljenoj informaciji i tako objedinjena kao jedna cjelina odlaže u registrator namijenjen za arhiviranje informacija.

Arhiviranje informacije iz stava 3. člana 28. ovog Pravilnika, vrši se tako što se tekstu dostavljene informacije prilaže fax potvrda o dostavljenoj informaciji i tako objedinjena kao jedna cjelina se odlaže u registrator namijenjen za arhiviranje dostavljene informacije.

Informacije iz st. 2. i 3. ovog člana, slažu se u registrator prema redoslijedu rednih brojeva pod kojim su te informacije zavedene u Djelovodniku.

Registratori se čuvaju u željeznim ili drvenim ormarima koji se zaključavaju.

Član 30.

Djelovodnik se zaključuje na kraju kalendarske godine (31. decembra) službenom zabilješkom. Ta zabilješka upisuje se iza posljednjeg rednog broja u Djelovodniku i sadrži: ukupan broj zavedenih akata od 1. januara do 31. decembra, datum sastavljanja zabilješke i potpis rukovodioca operativnog centra CZ.

Djelovodnik se može voditi za više godina ako je, poslije zaključivanja Djelovodnika, ostalo dovoljno slobodnih listova da može zadovoljiti potrebe u narednoj kalendarskoj godini. Poslije zaključivanja Djelovodnika, na prvoj narednoj čistoj stranici napiše se tekuća kalendarska godina i upisivanje informacija i akata počinje arapskim brojem 1, 2, 3 i tako redom do kraja te kalendarske godine.

Član 31.

Djelovodnik se izrađuje na horizontalnom papiru formatu A4, sa tvrdim povezom, s tim da se na prvoj unutrašnjoj strani Djelovodnika nalazi uputstvo o načinu popunjavanja rubrika Djelovodnika.

Oblik i sadržaj Djelovodnika, izrađuju se prema obrascu broj 2, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Za arhivsku knjigu koristi se arhivska knjiga predviđena u Uredbi koja je navedena u članu 27. tačka 2. ovog Pravilnika.

III. ORGANI, SLUŽBE I PRAVNA LICA KOJI SU SE DUŽNI POVEZATI SA NADLEŽNIM OPERATIVNIM CENTROM CZ

Član 32.

U cilju stvaranja uvjeta da operativni centri CZ mogu vršiti primanje i prenošenje informacija nadležnim organima ili obavještavati javnost o svim podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće, organi, službe i pravna lica iz člana 157. Zakona, dužni su se povezati sa odgovarajućim operativnim centrom kako je predviđeno u toj odredbi. To povezivanje se vrši na način utvrđen u planu veze koji se izrađuje prema članu 157. stav 3. Zakona.

Povezivanje iz stava 1. ovog člana sa odgovarajućim operativnim centrom CZ organiziraju i osiguravaju rukovodioci organa civilne zaštite, i to:

- 1) povezivanje sa Federalnim operativnim centrom CZ provodi Federalna uprava sa organima i pravnim licima iz člana 157. stav 1. tačka 1. i stava 2. Zakona,
- 2) povezivanje sa kantonalnim operativnim centrom CZ provodi kantonalna uprava civilne zaštite sa organima i pravnim licima iz člana 157. stav 1. tačka 2. Zakona,
- 3) povezivanje sa općinskim operativnim centrima CZ provodi služba civilne zaštite općine sa organima i pravnim licima iz člana 157. stav 1. tačka 3. Zakona.

Član 33.

Organi, službe i pravna lica iz člana 157. stav 1. Zakona, koji su povezani sa odgovarajućim operativnim centrima CZ na način predviđen u članu 32. ovog Pravilnika, dužni su vršiti prenošenje svih informacija koje zatraži operativni centar CZ sa kojim su povezani i taj centar na osnovu ukazane potrebe najmanje jednom mjesečno informirati o stanju funkcioniranja vlastitog sistema

veza koji se odnose na sve poremećaje koji utiču na rad sistema u cilju saznanja mogu li se informacije operativnih centara CZ primati i emitovati tim sistemom veza, kako bi operativni centar CZ mogao blagovremeno odrediti drugi organ, službu ili pravno lice za primanje i emitovanje informacija operativnog centra CZ.

Prilikom dobijanja zahtjeva operativnog centra CZ da se emituje određena informacija, organ, služba i pravno lice člana 32. ovog Pravilnika dužni su odmah omogućiti emitovanje te informacije, odnosno prekinuti emitovanje redovnog programa na TV i radiju, i emitovati dostavljenu informaciju, kako je to utvrđeno u članu 161. stav 2. Zakona.

IV. DOSTAVLJANJE INFORMACIJA OPERATIVNIM CENTRIMA CZ O POJAVAMA OPASNOSTI I NASTANKU PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA I NAČINU RADA TIH CENTARA SA PRIMLJENIM INFORMACIJAMA

1. Dostavljanje informacija operativnim centrima CZ prije nastanka ili neposredno po nastanku prirodne i druge nesreće i rad centra po tim informacijama

Član 34.

Organi, službe i pravna lica iz člana 157. Zakona koji su povezani sa odgovarajućim operativnim centrom CZ prema članu 32. ovog Pravilnika, dužni su redovno - svakodnevno operativnom centru CZ dostavljati sve podatke o pojavama i izvorima opasnosti koje mogu izazvati nastanak prirodne ili druge nesreće i time ugroziti zdravlje i život ljudi i materijalnih dobara na određenom području. Te informacije treba obavezno da sadrže:

- 1) uzrok koji može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće;
- 2) mjesto pojave opasnosti, odnosno nastajanja određene nesreće;
- 3) vrijeme pojave opasnosti, odnosno nastajanja određene nesreće;
- 4) posljedice koje može izazvati ili je izazvala ta nesreća;
- 5) mjere koje se preduzimaju radi sprečavanja nastanka nesreće;
- 6) potrebna pomoć u snagama i sredstvima civilne zaštite radi sprečavanja nastajanja nesreće.

Svaki organ, služba i pravno lice iz člana 157. Zakona, dužni su operativnom centru CZ dostavljati podatke iz stava 1. ovog člana o svim pojavama i izvorima opasnosti koje se pojave u okviru njihove nadležnosti, odnosno djelatnosti kojom se bave, a odnose se na prirodne i druge nesreće iz člana 155. Zakona.

Član 35.

Kada operativni centar CZ dobije informaciju o podacima iz člana 34. ovog Pravilnika, dužan je odmah započeti neprekidnu komunikaciju sa davaocem informacije i tražiti dodatne podatke o izvoru opasnosti na koju se podaci odnose i tu komunikaciju održavati sve dok postoji opasnost koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće.

Prikupljene podatke, operativni centar CZ obrađuje kao cjelovitu informaciju i odmah dostavlja organima iz čl. 20. do 22. ovog Pravilnika, prema redoslijedu koji je predviđen u tim odredbama.

2. Dostavljanje informacija operativnim centrima CZ poslije nastanka prirodne ili druge nesreće i način rada centra po tim informacijama

Član 36.

Kada nastane prirodna ili druga nesreća davaoci informacija dužni su svaku informaciju o nastanku prirodne i druge nesreće i posljedicama koje su nastale od te nesreće, sačiniti informaciju prema listi pitanja koja je utvrđena u čl. 45. i 46. ovog Pravilnika i odmah informaciju dostaviti nadležnom operativnom centru CZ, i to:

- 1) federalni organi uprave, federalne upravne organizacije, službe i pravna lica osnovana federalnim zakonom, podatke dostavljaju - Federalnom operativnom centru CZ;
- 2) kantonalni organi uprave, kantonalne upravne organizacije, službe i pravna lica osnovana kantonalnim zakonom, podatke dostavljaju - kantonalnom operativnom centru CZ;
- 3) općinske službe za upravu, općinske upravne organizacije, službe i pravna lica osnovana općinskim propisom i građani, podatke dostavljaju - općinskom operativnom centru CZ.

Član 37.

Kada operativni centar CZ primi informacije iz člana 36. ovog Pravilnika, odmah vrši njihovu obradu na način što sastavlja izvještaj o posljedicama koje su nastale po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara od prirodne i druge nesreće na ugroženom području. U prikupljanju potrebnih podataka za taj izvještaj i dostavljanje tih podataka operativnom centru CZ obavezno učestvuju i pripadnici općinske službe civilne zaštite, članovi općinskog štaba civilne zaštite koji se nalaze na terenu na kojem je došlo do nastanka prirodne i druge nesreće i povjerenici civilne zaštite koji se nalaze na ugroženom području.

Izvještaj iz stava 1. ovog člana, sastavlja se prema obrascima o izvještavanju br. 4/1 do 12 koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Sastavljeni izvještaj operativni centar CZ dostavlja sljedećim organima, i to:

- 1) općinski operativni centar CZ izvještaj dostavlja općinskom štabu civilne zaštite, općinskoj službi civilne zaštite i kantonalnom operativnom centru CZ;
- 2) kantonalni operativni centar CZ izvještaj dostavlja kantonalnom štabu civilne zaštite i kantonalnoj upravi CZ, a Federalnom operativnom centru CZ dostavlja samo one informacije koje se odnose na prirodne ili druge nesreće koje su ugrozile područje jedne ili više općina ili područje cijelog kantona, a po nalogu komandanta ili načelnika kantonalnog štaba civilne zaštite, Federalnom operativnom centru CZ se dostavljaju i drugi podaci za koje se procijeni da bi bili od koristi za informisanje Federalnog štaba civilne zaštite;
- 3) Federalni operativni centar CZ izvještaje dostavlja Federalnom štabu civilne zaštite i Federalnoj upravi civilne zaštite i stalno održava komunikaciju sa kantonalnim operativnim centrom CZ na čijem je području nastala prirodna ili druga nesreća i traži dostavljanje dopunskih podataka.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, svaki operativni centar CZ održava stalnu komunikaciju sa davaocem informacija, traži potrebne podatke, obrađuje primljene podatke i odmah dostavlja organima iz stava 3. ovog člana i tako postupaju neprekidno dok traju aktivnosti na spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara, odnosno do okončanja aktivnosti na saniranju nastalih posljedica na području koje je pogođeno prirodnom ili drugom nesrećom.

Član 38.

U toku trajanja aktivnosti na spašavanju ljudi i materijalnih dobara i otklanjanju posljedica prouzrokovanih prirodnom ili drugom nesrećom, operativni centri CZ dužni su postupati po naredbama štabova civilne zaštite koji na ugroženom području rukovode akcijama zaštite i spašavanja.

Član 39.

Na osnovu izvještaja iz člana 37. ovog Pravilnika, štab civilne zaštite koji rukovodi akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području odlučuje koje mjere zaštite i spašavanja treba provoditi i koje snage i sredstva treba angažirati na sprovođenju tih mjera i odlučuje o svim drugim pitanjima iz svoje nadležnosti koja su od značaja za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja.

Član 40.

Operativni centar CZ izvještaje iz člana 37. sastavlja i dostavlja organima iz stava 3. člana 37. ovog Pravilnika, prema sljedećim rokovima:

- 1) odmah nakon proglašenja prirodne i druge nesreće (prvi izvještaj), a najkasnije u roku od prva četiri sata od proglašenja nastanka nesreće;
- 2) prvi dan nakon proglašenja prirodne i druge nesreće - svakih 6 sati ili po potrebi češće;
- 3) narednih šest dana - svakog dana po jednom ili po potrebi češće;
- 4) poslije sedam dana - svakih sedam dana po jedan izvještaj i tako sve do momenta kada štab civilne zaštite koji rukovodi akcijama zaštite i spašavanja prestane sa svojim radom.

Svaki izvještaji treba da obuhvati ukupne podatke koji se prikupe do momenta upućivanja izvještaja nadležnom štabu civilne zaštite.

Član 41.

Kada organ vlasti koji je proglasio stanje prirodne ili druge nesreće, proglasi da je prestalo stanje prirodne i druge nesreće, svaki štab civilne zaštite koji je tokom trajanja prirodne i druge nesreće primao izvještaje iz člana 37. ovog Pravilnika, sastavlja završni izvještaj o aktivnostima koje su se provodile tokom trajanja akcija na spašavanju, odnosno na otklanjanju nastalih posljedica i podacima o nastalim posljedicama.

Završni izvještaj iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: naziv organa vlasti koji je proglasio nastanak prirodne i druge nesreće, datum proglašenja te nesreće, vrsta nesreće, prostor obuhvaćen nesrećom, ukupne podatke o posljedicama koje su nastale u odnosu na život i zdravlje ljudi i na materijalna i druga dobra; mjere i aktivnosti koje su preduzimane na spašavanju i na otklanjanju posljedica; ukupne podatke o snagama i sredstvima koja su bila angažovana na spašavanju i na otklanjanju posljedica, datum kada je nadležni organ donio odluku o prestanku prirodne ili druge

nesreće i druge podatke bitne za utvrđivanje ukupnih šteta koje su nastale od prirodne ili druge nesreće.

Završni izvještaj iz stava 1. ovog člana dostavlja se sljedećim organima:

- 1) općinski štab civilne zaštite - općinskom načelniku i općinskom vijeću,
- 2) kantonalni štab civilne zaštite - vladi kantona,
- 3) Federalni štab civilne zaštite - Vladi Federacije.

Završni izvještaj iz stava 1. ovog člana, organi iz stava 3. ovog člana, kojima je dostavljen završni izvještaj, koriste za odlučivanje o dodjeli odgovarajuće pomoći području koje je zahvaćeno prirodnom ili dugom nesrećom i za utvrđivanje mjera za dogradnju određenih pitanja u sistemu zaštite i spašavanja na području općine i kantona, odnosno Federacije, za koje ti organi procijene da su potrebne u dogradnji tog sistema.

Član 42.

Općinske službe civilne zaštite, odnosno kantonalne uprave civilne zaštite, svake godine, u decembru, sastavljaju zbirni izvještaj o svim prirodnim i drugim nesrećama koje su se dogodile na području općine, odnosno kantona, njihovim posljedicama po ljude i materijalna dobra, poduzetim mjerama i podacima o ukupnom ljudstvu i sredstvima koja su bila angažirana na spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara i otklanjanju nastalih posljedica sa prijedlogom mjera koje su važne za dogradnju sistema zaštite i spašavanja na području općine, odnosno kantona.

Zbirni izvještaji iz stava 1. ovog člana izrađuje se na osnovu završnih izvještaja iz člana 39. ovog Pravilnika, koje su u toku godine sastavljali štabovi civilne zaštite i drugih podataka kojima raspolažu službe civilne zaštite općina, odnosno kantonalne uprave.

Zbirni izvještaj dostavlja se organima iz odredbe stava 3. člana 41. ovog Pravilnika s ciljem da ti organi, na osnovu podataka datih u tom izvještaju mogu utvrditi određene mjere za dogradnju sistema zaštite i spašavanja u odnosu na pitanja za koja se procijeni da su važna za efikasno funkcioniranje tog sistema.

3. Prirodne i druge nesreće o kojima davaoci informacija dostavljaju podatke operativnim centrima CZ

Član 43.

U skladu sa odredbom člana 155. Zakona, davaoci informacija dužni su operativnim centrima CZ dostavljati podatke o pojavama i posljedicama koje su nastale djelovanjem prirodnih i drugih nesreća, i to: zemljotresa; poplave; požara; klizanja terena i snježnih lavina i nanosa; nagomilavanja leda na vodotocima i komunikacijama; udara groma, jakih vjetrova, guste magle, jakih mrazeva, velikih vrućina i suša; saobraćajnih udesa u željezničkom, drumskom, riječnom i vazdušnom saobraćaju; eksplozija, rušenja i drugih katastrofa u rudnicima; ispuštanja ili prosipanja štetnih i otrovnih materija; zagađivanja riječnih tokova, zemljišta i okoliša; rušenja ili prelijevanja brana na hidroakumulacijama; havarija i većih kvarova u industrijskim postrojenjima; zaraznih bolesti kod ljudi (epidemije); zaraznih bolesti kod životinja (epizootija); zaraznih bolesti kod bilja (epifitije);

radiološko - hemijsko - biološke kontaminacije; trovanja ljudi hranom ili vodom; oštećenjima električne ili vodovodne mreže, naftovoda, plinovoda (gasovoda), telekomunikacija ili saobraćajne mreže; pronalaženja minsko-eksplozivnih sredstava (MES) i neeksplozivnih ubojnih sredstava (NUS) i drugih pojava i opasnosti koje svojim djelovanjem mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i uništiti materijalnih dobara.

4. Podaci koji se odnose na sadržaj informacija i vrijeme dostavljanja tih informacija operativnim centrima CZ

Član 44.

Svaki davalac informacije dužan je sve informacije o nastanku opasnosti ili nastanku neke prirodne ili druge nesreće iz člana 43. ovog Pravilnika, dostaviti nadležnom operativnom centru CZ u rokovima koji su utvrđeni u odredbi člana 40. stav 1. ovog Pravilnika.

Član 45.

Informacije koje se operativnom centru CZ dostavljaju odmah, a najkasnije za prva četiri sata od nastanka prirodne ili druge nesreće iz člana 40. stav 1. tačka 1. ovog Pravilnika, obavezno treba da sadržava naročito sljedeće podatke, i to:

- 1) vrsta prirodne ili druge nesreće (naziv nesreće);
- 2) vrijeme nastanka nesreće;
- 3) područje na kojem se pojavila nesreća (naseljena ili ne naseljena mjesta);
- 4) uzrok nastanka nesreće;
- 5) posljedice koje se odnose na ljudske žrtve (orijentacioni broj poginulih, teže i lakše povrijeđenih ili nestalih);
- 6) posljedice nastale na materijalnim dobrima (stambenim, komunalnim, privrednim i infrastrukturnim objektima);
- 7) poduzete mjere na zaštiti i spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara;
- 8) potrebna pomoć u snagama i sredstvima civilne zaštite, za koje se zna da općina ne posjeduje i
- 9) druge podatke sa kojima raspolaže davalac informacije.

Član 46.

Informacije koje su operativnom centru CZ dostavljaju poslije isteka vremena od prvih četiri sata od momenta nastanka prirodne ili druge nesreće, pored podataka iz člana 45. ovog Pravilnika, treba obavezno da sadrže još i sljedeće podatke, i to:

- 1) **ako se radi o zemljotresu:**

- područje koje je zahvaćeno zemljotresom;
- intenzitet i epicentar zemljotresa;
- pretpostavljeni broj zatrpanih i nestalih ljudi;
- orijentacioni broj evakuisanih stanovnika;
- u kom obliku i ko je poduzeo mjere za otklanjanje posljedica.

2) ako se radi o poplavi:

- broj poplavljenih stambenih objekata građana (objekti stanovanja i pomoćni objekti),
- broj poplavljenih objekata u vlasništvu pravnih lica,
- broj ugroženih objekata građana i drugih objekata,
- broj ugroženih i nastradalih ljudi,
- broj evakuisanih ljudi,
- broj evakuisanih ljudi koji su vraćeni u svoje domove,
- broj ugrožene i nastradale stoke,
- uništeno saobraćajnica (izraženo u metrima),
- oštećeno saobraćajnica (izraženo u metrima),
- uspostavljen saobraćaj na putevima i željeznici,
- poplavljeno obradivih površina u hektarima,
- oštećenja nastala na elektro-distributivnoj mreži (izraženo u metrima),
- oštećenja nastala na elektro-distributivnim objektima (trafo stanice i dr.),
- oštećenja nastala na objektima vodovoda (rezervoari, pumpe i dr.),
- oštećenja nastala na vodovodnoj mreži (izraženo u metrima),
- oštećeno hidroelektrana,
- oštećeno telekomunikacijske mreže (izraženo u metrima),
- oštećeno telekomunikacijskih stanica i drugih telekomunikacijskih objekata,
- oštećeno vodostanica i drugih vodo objekata,
- oštećeno PTT mreže (izraženo u metrima),
- oštećeno PTT stanica i drugih PTT objekata,
- tendencija rasta vodostaja,
- prekid rada kod poplavljenih pravnih lica (izraženo u satima),
- obustava rada škola,
- koje su mjere poduzete na sanaciji posljedica.

3) ako se radi o požaru:

- broj ugroženih objekata ili veličina ugroženih površina (šuma, voćnjaka i sl.),
- koje su snage i kojim sredstvima učestvovala prilikom lokaliziranja i gašenja požara,
- lokacije evakuisanog stanovništva (njihov broj) sa područja ugroženog požarom,
- broj eventualno povrijeđenih i nastradalih ljudi i stoke,

4) ako se radi o klizanju terena, snježnim lavinama i nanosima:

- mjesto ili bliže određenje gdje je došlo do klizanja zemljišta i odrona zemlje, odnosno snježnih nanosa i lavina,
- broj ugroženih domaćinstava (iskazati ukupan broj i broj članova domaćinstava),
- površina zahvaćena klizištem i odronom (izražena u m²),
- broj ugroženih objekata pravnih lica (broj, naziv i mjesto i bliže određenje),
- broj ugroženih individualnih stambenih objekata i privrednih objekata,
- ugroženo puteva u drumskom saobraćaju (izraženo u metrima),
- dužina oštećene putne mreže (lokalnih, regionalnih i magistralnih puteva),
- oštećeno ili ugroženo željezničkih pruga, koje se ne mogu koristiti (izraženo u metrima),

- koje su mjere poduzete na sanaciji nastalih posljedica.

5) ako se radi o nagomilavanju leda na vodotocima i komunikacijama:

- označiti rijeke na kojima je došlo do stvaranja leda i ledenih barijera (izraženo u metrima),
- označiti dijelove komunikacije na kojima je došlo do stvaranja leda i ledenih barijera (izraženo u metrima),
- posljedice koje su nastale gomilanjem leda (izlijevanje rijeka, havarije na objektima i drugo)
- koje su mjere poduzete na sanaciji posljedica.

6) ako se radi o udaru groma, jakom vjetru, gustoj magli, jakim mrazovima, velikim vrućinama i suši:

- broj ugroženih, nastradalih i poginulih ljudi,
- ugrožavanje uvjeta normalnog života ljudi,
- broj oštećenih objekata stanovanja i objekata pravnih lica (podatke iskazati brojčano),
- kakve su mjere poduzete za otklanjanje nastalih posljedica.

7) ako se radi o saobraćajnim udesima u željezničkom, drumskom i vazdušnom saobraćaju:

- gdje i kada je došlo do udesa (iskazati tačan datum i sat udesa),
- broj ugroženih, nastradalih i poginulih ljudi,
- da li je neki od učesnika u udesu prevezio opasne, zapaljive, biološke i radioaktivne materije,
- koje su mjere poduzete na sanaciji nastalih posljedica.

8) ako se radi o eksploziji, rušenju ili drugoj nesreći u rudnicima:

- broj ugroženih, nastradalih i poginulih ljudi,
- posljedice izazvane eksplozijom, rušenjem ili drugom nesrećom,
- koje su mjere poduzete na saniranju posljedica.

9) ako se radi o ispuštanju ili prosipanju štetnih i otrovnih materija:

- objekat ili područje gdje je došlo do ispuštanja i prosipanja štetnih ili otrovnih materija,
- vrsta, količine i uzrok prosutih štetnih ili otrovnih materija,
- kontaminirana površina zemljišta (izražena u m²),
- ugrožen vodotok ili izvor pitke vode (mjesto i na kojoj dužini),
- broj zatrovanih ljudi (lakše - teže),
- koje su mjere poduzete na saniranju nastalih posljedica.

10) ako se radi o zagađivanju riječnih tokova, zemljišta i okoliša:

- vrsta i količina zagađivanja,
- uzrok zagađivanja (po mogućnosti iskazati uzročnike zagađenja),
- površina zemljišta zahvaćena zagađivanjem (ako je u pitanju vodotok ili izvor treba iskazati u kojoj dužini i tačna mjesta zagađenih vodotoka i izvorišta),
- broj zatrovanih ljudi (lakše-teže),
- količine zatrovane ribe i životinja,
- koje su mjere poduzete na sanaciji posljedica.

11) ako se radi o rušenju ili prelijevanju brana na hidroakumulacijama:

- naziv brane na kojoj je došlo do rušenja ili drugih oštećenja,
- broj ugroženih, nastradalih i poginulih ljudi,
- ostale posljedice (materijalna šteta, poplave i dr.),
- koje su mjere preduzete na otklanjanju nastalih posljedica.

12) ako se radi o havariji i većim kvarovima na postrojenjima pravnih lica:

- označiti pravna lica u kojima je došlo do havarije i na kojim uređajima (veći ili manji kvarovi),
- radi li se o objektima u kojima se proizvode hemijski i drugi proizvodi koji mogu ugroziti ljudske živote,
- količina hemijskih i drugih materija ispuštenih u slučaju havarije ili većih kvarova,
- posljedice havarije i većih kvarova u odnosu na život i zdravlje ljudi i dalji rad pravnog lica,
- koje su mjere poduzete na otklanjanju nastalih posljedica.

13) ako se radi o zaraznim bolestima kod ljudi (epidemije):

- kada i gdje su otkrivene zarazne bolesti,
- broj zaraženih ljudi,
- vrste zarazne bolesti,
- uzroci pojave zarazne bolesti (ukoliko se raspolaže sa ovim podatkom),
- koje su mjere poduzete radi sprečavanja daljeg širenja zaraze (ograničeno kretanje stanovništva, prestanak rada škola i dr.).

14) ako se radi o zaraznoj bolesti kod životinja (epizootije):

- vrsta zarazne bolesti,
- vrsta i broj životinja zahvaćenih zarazom,
- broj uginulih životinja,
- da li je organizovan karantin za zaražene životinje,
- šta se čini sa uginulim životinjama,
- poduzete mjere za utvrđivanje uzročnika i prijenosa zaraznih bolesti,
- poduzete mjere radi zabrane upotrebe mesa i mesnih proizvoda za ishranu ljudi,
- opasnost po život i zdravlje ljudi.

15) ako se radi o zaraznoj bolesti kod bilja (epifitija):

- vrsta zarazne bolesti bilja,
- gdje i kada su ove pojave primijećene,
- na kojim kulturama,
- kolike površine su zahvaćene epifitijama (izraženo u hektarima),
- uzroci pojave biljnih bolesti,
- poduzete mjere radi sprečavanja širenja zarazne bolesti bilja.

16) ako se radi o radiološko - hemijsko - biološkoj kontaminaciji:

- područja odnosno objekti gdje je nastala kontaminacija,
- vrsta kontaminacije,
- površina zahvaćena kontaminacijom (izraženo u m²),
- broj kontaminiranih ljudi (teže i lakše),

- koje su mjere poduzete ili se poduzimaju radi dekontaminacije i otklanjanja nastalih posljedica.

17) ako se radi o trovanju ljudi hranom ili vodom:

- gdje i kada se primijetila ova pojava,
- broj ljudi zatrovanih hranom ili vodom,
- koje su mjere poduzete za otklanjanje uzroka trovanja,
- broj ljudi smještenih u medicinske centre (lakše i teže oboljeli),
- broj smrtnih slučajeva ljudi.

18) ako se radi o oštećenju električne ili vodovodne mreže, naftovoda, plinovoda (gasovoda) telekomunikacija ili saobraćajne mreže:

- područja zahvaćena oštećenjima;
- koliko će trajati ili traje prekid snabdijevanja;
- poduzete mjere na sprečavanju težih posljedica koje bi mogle nastati ovim prekidima.

19) ako se radi o pronalaženju neeksplozivnih ubojnih sredstava (NUS):

- mjesto pronalazaka NUS-a, količina i vrsta NUS-a;
- preduzete mjere sigurnosti;
- ko vrši obezbjeđenje prostora;
- da li su poduzete mjere za uklanjanje ili uništenje NUS-a;
- ko je izvršio uklanjanje ili uništavanje pronađenog NUS-a.
- podatke o povrijeđenim i nastradalim od NUS-a ili mina, provođenje aktivnosti u spašavanju kroz tzv. "Brzi odgovor"

20) ako se radi o terorističkim aktivnostima:

- mjesto terorističkog napada;
- podatke o broju povrijeđenih i poginulih ljudi i oštećena materijalna dobra;
- koje su mjere poduzeti na spašavanju povrijeđenih ljudi.

Član 47.

Svaka informacija koja se dostavlja operativnom centru CZ treba da sadrži one podatke koji su predviđeni pojedinačno za svaku od prirodnih i drugih nesreća obuhvaćenih tač. 1. do 20. člana 46. ovog Pravilnika.

Informacije iz stava 1. ovog člana, davalac informacije treba dostavljati nadležnom operativnom centru CZ sredstvima predviđenim u odredbi st. 1. i 2. člana 17. ovog Pravilnika.

V. ZNACI ZA UZBUNJIVANJE I POSTUPCI GRAĐANA U SLUČAJU OBJAVLJIVANJA ZNAKA ZA UZBUNJIVANJE

1. Zajedničke odredbe

Član 48.

Znaci za uzbunjivanje predviđeni ovim Pravilnikom jedinstveni su za područje Federacije BiH i koriste se na način i pod uvjetima koji su utvrđeni ovim Pravilnikom.

Član 49.

Znaci za uzbunjivanje imaju za cilj da se građani blagovremeno upozore da prijeti neposredna opasnost ili je nastala određena opasnost, kako bi odmah po saznanju za dati signal mogli poduzeti odgovarajuće radnje i postupke u cilju zaštite svog života i zdravlja i članova svoje porodice i imovine od mogućeg djelovanja nastale opasnosti od prirodne ili druge nesreće.

2. Znaci za uzbunjivanje

Član 50.

Znaci za uzbunjivanje građana, za slučaj pojave prirodne ili druge nesreće, su:

- 1) **znak opće opasnosti,**
- 2) **znak prestanka opasnosti.**

Član 51.

Znaci za uzbunjivanje su signali koji se emituju pneumatskom, električnom, elektronskom ili ručnom sirenom na sljedeći način:

- 1) signal "**opća opasnost**", emituje se zavijajućim tonom u trajanju od 100 sekundi, s tim da se u toku prva četiri sata, znak opće opasnosti ponavlja više puta;
- 2) signal "**prestanak opasnosti**" emituje se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi.

Grafički prikaz signala za uzbunjivanje iz stava 1.ovog člana, odštampan je na obrascu broj 13. koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 52.

Signal za uzbunjivanje emituje se u slučajevima pojava opasnosti od sljedećih prirodnih ili drugih nesreća:

- 1) signal "**opća opasnost**" emituje se u trenutku kada građanima i materijalnim dobrima prijeti opasnost od pojave plavnog vala koji nastaje od rušenja ili prelijevanja brana na hidroakumulacijama ili velikog požara ili kretanju radioaktivnog oblaka ili pojave većih količina otrovnih materija u vidu oblaka iz hemijskih postrojenja i drugim opasnostima, a koje mogu ugroziti živote i zdravlje većeg broja ljudi na određenom području, a u ratu kada prijeti opasnost od artiljerijskih ili drugih dejstava ili napada iz vazduha na određenom području.
- 2) signal "**prestanak opasnosti**" emituje se onda kada štab civilne zaštite koji je naredio emitovanje signala "**opće opasnosti**" procijeni da je prestala opasnost po ljude i materijalna dobra iz tačke 1. ovog člana ili kada je završeno poduzimanje odgovarajućih mjera za provođenje zaštite i spašavanja ugroženih ljudi i materijalnih dobara.

Član 53.

Emitovanje signala za uzbunjivanje (opće opasnosti i prestanka opasnosti) vrše općinski operativni centri CZ putem sirena iz člana 51. stav 1. ovog Pravilnika koje su namijenjene za davanje signala za uzbunjivanje kojima se upravlja iz ovih centara.

Emitovanje signala "**opća opasnost**" vrši se onda, kada operativni centar CZ dobije podatke da prijeti opasnost ili da je nastala neka od nesreća, iz tačke 1. člana 52. ovog Pravilnika, koja može ugroziti ili je ugrozila život i zdravlje većeg broja ljudi na određenom prostoru. Nalog za emitovanje signala daje rukovodilac općinske službe civilne zaštite, a u njegovoj odsutnosti lice koje on ovlasti.

Član 54.

Nakon emitovanja signala "**opća opasnost**", općinski operativni centri CZ koji su dali taj signal, dužni su postupiti na sljedeći način:

- 1) ako je emitovan signal zbog rušenja ili prelijevanja brana na hidroakumulaciji, treba odmah sredstvima veze obavijestiti općinske operativne centre općina koje se nalaze nizvodno od hidroakumulacija i općinske operativne centre susjednih općina koje mogu biti ugrožene plavnim valom, o opasnosti od plavnog vala i zatražiti da se ti podaci odmah emituju putem lokalnog i kantonalnog radija i TV, radi upoznavanja stanovništva sa opasnošću i dati upute stanovništvu kako u toj situaciji da postupaju;
- 2) ako je emitovan signal zbog pojave velikog požara, potrebno je odmah putem lokalnog radija i TV dati saopćenje o pojavi i mjestu požara, pravcu kojim se požar kreće i naseljena i druga mjesta koja mogu biti ugrožena požarom ili su već ugrožena, kao i upute stanovništvu na ugroženom području koje postupke trebaju poduzimati;
- 3) ako je emitiran signal zbog pojave kretanja radioaktivnog oblaka ili pojave većih količina otrovnih materija u vidu oblaka iz hemijskih postrojenja, skladišta i slično, potrebno je odmah putem lokalnog radija i TV ili na drugi pogodan način dati saopćenje o tim opasnostima, području koje je zahvaćeno, pravcu kretanja oblaka i naseljenim mjestima koja mogu biti ugrožena, kao i upute stanovništvu na ugroženom području o mjerama koje treba poduzeti u ovoj situaciji;
- 4) ako je emitovan signal zbog artiljerijskih ili drugih dještava ili napada iz vazduha, treba odmah dati saopćenje o mogućnostima napada, vrsti napada, području ili ciljevima koja mogu biti napadnuti i orijentacionom vremenu napada, kao i upute stanovništvu šta treba poduzeti na spašavanju sebe i svoje porodice, odnosno šta trebaju poduzeti lica koja se nalaze na radnim mjestima u pravnim licima, organima vlasti i drugim institucijama na ugroženom području. Ovaj signal se daje u toku rata.

Ako opasnosti iz stava 1. ovog člana mogu ugroziti područje susjedne države, operativni centar CZ, najbliži granici susjedne države, dužan je o toj opasnosti odmah obavijestiti i nadležne organe civilne zaštite susjedne države što se vrši prema posebnim međunarodnim pravilima.

Član 55.

Provjera ispravnosti rada sirena iz odredbe stava 1. člana 51. ovog Pravilnika vrši se svakog prvog u mjesecu u 12 sati davanjem znaka opće opasnosti što neposredno vrše općinski operativni centri CZ, odnosno kantonalni operativni centri CZ u općinama u kojima ne radi općinski operativni centar CZ. Kada se utvrdi da sirene ne rade u tom slučaju kantonalni operativni centri CZ su dužni poduzeti odgovarajuće mjere da se odmah otklone utvrđeni nedostaci i sirene dovedu u ispravno stanje.

Organiziranje i vršenje poslova iz stava 1. ovog člana vrši kantonalna uprava civilne zaštite u saradnji sa općinskim službama civilne zaštite općine na području kantona.

3. Postupci građana na znak za uzbunjivanje

Član 56.

Kada građani čuju signal "**opća opasnost**" ili na drugi način saznaju za pojavu opasnosti, trebaju odmah da postupaju na sljedeći način:

1) ako se radi o pojavi plavnog vala, građani su dužni, ako imaju vremena, preduzeti sljedeće postupke:

- u stanu ili kući isključiti električne i druge instalacije i zatvoriti vodu;
- namještaj, pitku vodu i životne namirnice skloniti na više dijelove kuće ili stana;
- uzeti neophodne lične stvari (lične dokumente, novac, tranzistor, čebe i dr.) i skloniti se na sigurno mjesto, odnosno mjesto koje ne može biti ugroženo plavnim valom i na tom mjestu sačekati emitovanje signala za "**prestanak opasnosti**", a nakon tog signala postupati po naređenjima i uputstvima općinskog štaba civilne zaštite ili povjerenika civilne zaštite.

2) ako se radi o pojavi velikog požara, građani trebaju, ako imaju vremena, poduzeti sljedeće postupke:

- u stanu ili kući isključiti sve električne aparate i zatvoriti dovod gasa;
- zatvoriti vrata i prozore da bi se spriječilo strujanje vazduha i razbuktavanje požara;
- uzeti neophodne stvari (odjeću, obuću, hranu, lična dokumenta, novac i druge vrijednosti), a zatim napustiti zgradu i skloniti se na sigurno mjesto;
- uključiti se u akciju lokalizovanja i gašenja požara, prema naredbama općinskog štaba civilne zaštite ili povjerenika civilne zaštite.

3) ako se radi o pojavi radioaktivnog oblaka ili pojavi većih količina otrovnih materija u vidu oblaka iz hemijskih postrojenja ili skladišta, građani trebaju poduzeti sljedeće postupke:

- ukoliko se nađu na ulici, na radnom mjestu, u stanu ili drugim mjestima smireno i bez panike otići u najbliže sklonište ili drugo mjesto pogodno za sklanjanje, ako takva mjesta postoje;
- ukoliko su u mogućnosti, trebaju ponijeti sredstva za ličnu RHB zaštitu ili priručna sredstva od kojih se mogu napraviti određena zaštitna sredstva i ta sredstva koristiti dok postoji opasnost od radioaktivnog oblaka, odnosno otrovnih materija;
- ponijeti sredstva za pružanje prve medicinske pomoći, dezinfekciona sredstva i priručna sredstva za dekontaminaciju, ako takvim sredstvima raspolažu;
- nakon izvršenog sklanjanja dalje treba postupati prema uputstvima povjerenika civilne zaštite ili općinskog štaba civilne zaštite.

Član 57.

Kada se emituje signal za "**prestanak opasnosti**", građani su dužni da se uključe u akciju zaštite i spašavanja koju provode jedinice i povjerenici civilne zaštite i službe zaštite i spašavanja, kao što je učešće na pružanju prve pomoći, raščišćavanju terena, dekontaminaciji i ostalim zadacima koje građani mogu da vrše, odnosno treba da napuste sklonište i druge zaštitne objekte u kojima su se nalazili i vratiti se u svoje kuće ili stanove ili na svoja radna mjesta.

Član 58.

U cilju upoznavanja građana i lica u radnom odnosu sa znakovima za uzbunjivanje iz člana 50. ovog Pravilnika, moraju se u svim stambenim, upravnim, poslovnim i drugim zgradama i objektima u kojima građani i zaposlena lica žive i rade, na vidom mjestu istaći znaci za uzbunjivanje.

Isticanje znakova za uzbunjivanje, u smislu stava 1. ovog člana, dužni su da izvrše sljedeći organi i to:

- 1) općinska služba civilne zaštite - u svim stambenim zgradama i javnim mjestima na području općine i u zgradama u kojima su smješteni općinski organi vlasti i u mjesnim zajednicama;
- 2) kantonalna uprava - u svim zgradama u kojima su smješteni kantonalni organi vlasti;
- 3) Federalna uprava - u svim zgradama u kojima su smješteni federalni organi vlasti;
- 4) nadležni organ u pravnim licima - u svim upravnim i poslovnim zgradama u kojima borave i rade uposlenici tih pravnih lica.

Isticanje znakova za uzbunjivanje prema stavu 2. ovog člana, izvršit će se u roku od šest mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

VI. OPERATIVNI CENTAR CZ GRADA

Član 59.

Sve odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na organiziranje, način rada i funkcioniranje općinskih operativnih centara CZ primjenjuju se i na organiziranje, način rada i funkcioniranje gradskog operativnog centra CZ.

VII. NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG PRAVILNIKA

Član 60.

Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika u federalnim i kantonalnim organima uprave i općinskim i gradskim službama civilne zaštite i drugim organima i pravnim licima koji imaju obaveza prema ovom Pravilniku, vrši Federalna uprava.

VIII. ŠTAMPANJE OBRAZACA I ZNAKOVA ZA UZBUNJIVANJE

Član 61.

Federalna i kantonalne uprave civilne zaštite i općinske službe civilne zaštite dužni su izvršiti štampanje potrebnog broja obrazaca službene zabilješke broj 1. iz člana 17. stav 1, obrazac broj 2 iz člana 31. stav 2. i obrazac br. 4/1 do 12 iz člana 37. stav 2. ovog Pravilnika u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 62.

Štampanje znakova za uzbunjivanje sa uputstvima o postupcima građana na objavljeni signal opasnosti vrše kantonalne uprave civilne zaštite i potreban broj primjeraka dostavljaju organima i pravnim licima iz odredbe stava 2. člana 58. ovog Pravilnika radi njihovog isticanja na objektima i zgradama iz člana 58. stav 1. ovog Pravilnika.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju Centara osmatranja i obavještanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/05).

Član 64.

Ovaj Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02/2-15/07
12. januara 2007. godine
Sarajevo

Direktor
Alija Tihić, s. r.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA
o informaciji primljenoj putem telefona ili neposredno

Dana _____ . godine, primljena je informacija
sljedećeg sadržaja:

Informaciju

saopštio:

Informaciju

primio:

Potpis operatera

Obrazac broj 2

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
_____ OPERATIVNI CENTAR

D J E L O V O D N I K
I N F O R M A C I J A I A K A T A

_____. godina

DJELOVODNIK INFORMACIJA I AKATA

Red. broj	PODACI O PRIMLJENOJ INFORMACIJI					PODACI O OTPREMLJENOJ INFORMACIJI			Potpis operatera
	P/O	Broj primljene informacije	Datum i vrijeme prijema informacije	Od koga je informacija primljena		Naziv organa kojem je informacija dostavljena	Datum i vrijeme predaje informacije	Podaci o osobi kojoj je informacija predana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9

U P U T S T V O
o načinu popunjavanja obrasca

1. U rubriku 1. upisuje se arapski broj pod kojim se primljena informacija izvodi s tim da se počinje od broja 1, 2, i tako redom neprekidno od 01. januara do 31. decembra;
2. U rubriku 2. upisuje se oznaka informacije da li se radi o informaciji koju treba samo prosljediti naznačenom organu ili pojedincu (P) ili treba pristupiti obradi informacije (O);
3. U rubriku 3. upisuje se broj koji je upisan u zaglavlju primljene informacije;
4. U rubriku 4. upisuje se datum i vrijeme kada je informacija primljena u operativni Centar;
5. U rubriku 5. upisuje se naziv pošilaoца primljene informacije koji je upisan u toj informaciji;
6. U rubriku 6. upisuje se naziv organa kome operativni Centar dostavlja informaciju;
7. U rubriku 7. upisuje se datum i vrijeme kada se informacija predaje primaocu;
8. U rubriku 8. upisuju se lični podaci (ime i prezime) osobe koja je primila informaciju;
9. U rubriku 9. upisuje se svojeručan potpis dežurnog operatera koji je odpremio informaciju.

[illegible]

GRAFIČKI PRIKAZ ZNAKOVA ZA UZBUNJIVANJE

1. «OPĆA OPASNOST»

$100 \pm 2 \text{ s}$

Emituje se zavijajućim tonom u trajanju od 100 sekundi, s tim da se u toku prvih četiri sata, znak opće opasnosti ponavlja više puta.

2. «PRESTANAK OPASNOSTI»

$60 \pm 2 \text{ s}$

Emituje se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi.

KANTON _____
OPĆINA _____
NAZIV PRIRODNE I DRUGE NESREĆE _____

OBRAZAC BROJ 4/1

4 - POSLJEDICE PO ŽIVOT I ZDRAVLJE GRAĐANA

TRAJANJE PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE (po danima)	Broj građana koji su u opasnosti	Broj građana koji su izgubili život	Broj građana koji su povrijeđeni:		Broj građana koji su obojeli:				Broj građana koji su ostali bez stanova			Broj građana koji su evakuirani:				broj domaćinstava/članova koji nisu zbrinuti		
			teže	lakše	teže	lakše	broj domaćinstava	broj članova	broj domaćinstava	broj članova	broj članova koji su strjeljeni	broj domaćinstava	broj članova	izgubio zbog kojih nije osiguran stan/kućar	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1. DAN																		
2. DAN																		
3. DAN																		
4. DAN																		
5. DAN																		
6. DAN																		
7. DAN																		
"Sedmični zbir"																		

POPUNJAVANJE OBRASCA BROJ 4/1

U kolone 2 do 9 upisuje se broj građana koji su u opasnosti, koji su izgubili život u prirodnoj i drugoj nesreći, broj povrijeđenih građana, broj obojelih i broj domaćinstava/članova koji su ostali bez stanova, a kolone 10, 11, i 12, odnose se na broj evakuiranih građana. U kolone 13, 14, i 15, unosi se broj nezbrinutih građana (za koje nije osiguran nikakav smještaj), za svaki dan posebno.

U red "Sedmični zbir" upisuje se ukupno građana koji su u opasnosti, izgubili život, povrijeđeni i obojeli (teže/lakše), koji su ostali bez stanova, evakuirani i koji nisu zbrinuti za vrijeme sedmodnevnog trajanja prirodne i druge nesreće.

NAPOMENA: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tabeli se dodaje novi red 8., odnosno 8. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.
Po potrebi tabela se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci od značaja za posljedice po zdravlje građana.

KANTON _____
OPĆINA _____

OBRAZAC BROJ 5/1

NAZIV PRIRODNE I DRUGE NESREĆE _____

5 - POSLJEDICE PO STOČNI FOND

TRAJANJE PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE (po danima)	Broj grla krupne i sitne stoke koja su u opasnosti	Broj grla krupne i sitne stoke koja je nastradala (uginula)	Broj grla krupne i sitne stoke koja je povrijeđena				Broj grla krupne i sitne stoke koja je obojela				Broj grla krupne i sitne stoke koja su evakuirana			
			teže	lakše	teže	lakše	vista zarazne bolesti	broj	vista krupne i sitne stoke	Vista objekta u koji su smješteni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1. DAN														
2. DAN														
3. DAN														
4. DAN														
5. DAN														
6. DAN														
7. DAN														
Sedmodnevni zbir														

POPUNJAVANJE OBRAZCA BROJ 5/1

U kolonu 2. upisuje se broj grla krupne i sitne stoke koja su u opasnosti, a u kolonu 3. upisuje se broj grla koja su nastradala u prirodnoj i drugoj nesreći. U kolone 4. i 5. upisuje se broj teže i lakše povrijeđenih grla krupne i sitne stoke. U kolone 6., 7. i 8. upisuje se broj obojelih grla (teže, lakše i vista zarazne bolesti od koje su obojela. U kolone 9., 10. i 11. upisuje se broj evakuiranih grla, vista krupne i sitne stoke koja je evakuirana i vista objekata u koje su smješteni.

U red "Sedmodnevni zbir" upisuje se ukupno grala krupne i sitne stoke koja je u opasnosti, nastrala, povrijeđena i obojela tijekom sedmodnevnog trajanja prirodne i druge nesreće

NAPOMENA: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tabeli se dodaje novi red 8., odnosno 8. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.

VRSTA GRADEVINE I OBJEKTA I VRSTA OŠTEĆENJA																								
DRUGE GRADEVINE I OBJEKTI																								
TRAJANJE PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE (po danima)	VLASNIŠTVO	STAMBENE					STANOVİ																	
		ugrođeno	uništeno	oštećeno		ugrođeno	uništeno	oštećeno		ugrođeno	uništeno	oštećeno		ugrođeno	oštećeno		ugrođeno	uništeno	oštećeno					
				teže	lakše			teže	lakše			teže	lakše		teže	lakše								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1. DAN	pravni lice građana																							
2. DAN	pravni lice građana																							
3. DAN	pravni lice građana																							
4. DAN	pravni lice građana																							
5. DAN	pravni lice građana																							
6. DAN	pravni lice građana																							
7. DAN	pravni lice građana																							
SEDMINČNI ZBIR	pravni lice građana																							

POPUNJAVANJE OBRAZCA 6/1

U kolonu 3. upisuje se broj ugroženih stambenih objekata, a u kolone 4., 5. i 6. broj uništenih/oštećenih (teže, lakše) stambenih objekata u vlasništvu građana ili pravnih lica. U kolone 7., 8., 9 i 10. upisuje se broj ugroženih, uništenih, oštećenih (teže, lakše) stanova u stambenim objektima iz kolona 3., 4., 5. i 6. ovoga obrasca. U kolone od 11. do 22. upisuju se druge građevine i objekti visokogradnje, izuzev stambenih, po danima i za svaki dan posebno.

U red "Sedminčni zbir" upisuje se ukupno ugroženih, uništenih, oštećenih građevina i objekata visokogradnje za vrijeme sedmodnevnog trajanja prirodne i druge nesreće

NAPOМЕНА: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tablici se dodaje novi red 8., odnosno 8. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.

Po potrebi tablica se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci od značaja za posljedice po objekte

KANTON _____
OPĆINA _____
Naziv prirodne i druge nesreće _____

6 - POSLJEDICE PO OBJEKTE

TRAJANJE PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE (po danima)	KULTURNO-ISTORIJSKI SPOMENICI	MUZEJI	KNIJŽNICE	DRUGI OBJEKTI OD IZUZETNE KULTURNO-ISTORIJSKE VRIJEDNOSTI												VJERSKI OBJEKTI															
																CRKVE			DŽAMIJE			SINAGOGE			KAPELE			DRUGI VJERSKI OBJEKTI			
				osteteno		odstraneno		osteteno		odstraneno		osteteno		odstraneno		osteteno		odstraneno		osteteno		odstraneno		osteteno		odstraneno		osteteno		odstraneno	
				nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno	nula	labilno
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. DAN																															
2. DAN																															
3. DAN																															
4. DAN																															
5. DAN																															
6. DAN																															
7. DAN																															
SEDMINČNI ZBRIR																															

POPUNJAVANJE OBRAZCA 6/2

U kolonu 2., 3 i 4. upisuje se broj uništenih i oštećenih kulturno-istorijskih spomenika, u kolone 5., 6. i 7. muzeja, u kolone 8., 9. i 10. knjižnica, a u kolone od 11. do 16. broj uništenih i oštećenih drugih nespomenutih objekata od izuzetne kulturno-istorijske vrijednosti. U kolone od 17. do 31. upisuju se uništeni i oštećeni vjerski objekti po vrstama, po danima i za svaki dan posebno.
U red "Sedmični zbir" upisuje se ukupno uništenih i oštećenih ovih objekata za vrijeme sedmodnevnog trajanja prirodne i druge nesreće.

NAPOMENA: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tablici se dodaje novi red 8., odnosno 8. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.

Po potrebi tablica se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci od značaja za posljedice po ove objekte

KANTON _____
OPĆINA _____
Naziv prirodne i druge nesreće _____

OBRAZAC BROJ 6/3

6- POSLJEDICE PO OBJEKTE

TRAJANJE PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE (po danima)		MOSTOVI			BRANE			NASIPPI			KANALI			DRUGI OBJEKTI NA VODOTOCIMA			OSTALI OBJEKTI NISKOGRADNJE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		uništeno	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše	oštećeno tađa lakaše	uništi tađa lakaše

POPUNJAVANJE OBRAZCA BROJ 6/3
U kolonu 2., 3 i 4. upisuje se broj uništenih i oštećenih mostova na vodotocima, u kolone 5, 6, i 7, brana, u kolone 8, 9, i 10 nasipja, a u kolone od 11. do 13. uništenih i oštećenih kanala na vodotocima. U kolone 14-16 drugi objekti na vodotocima i od 17-31 ostali uništeni i oštećeni objekti niskogradnje, po danima i za svaki dan posebno.
U red "Sedminčni zbir" upisuje se ukupno uništenih i oštećenih ovih objekata tijekom sedmodnevnog trajanja prirodne i druge nesreće.
NAPOMENA: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tabeli se dodaje novi red 8., odnosno 8. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.
Po potrebi tabela se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci od značaja za posljedice po ove objekte.

Naziv kantona _____
Naziv općine _____

OBRAZAC BROJ 7/1

7 - POSLJEDICE U OBLASTI SAOBRAĆAJA

VRSTA I DUŽINA PUTA U METRIMA (m)																																				VRREMENSKA DUŽINA OBUSTAVE SAOBRAĆAJA U SATIMA									
TRAJANJE PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE (po danima)	MAGISTRALNI			REGIONALNI			LOKALNI			GRADSKÉ SAOBRAĆAJNICE			ŽELJEZNIČKE PRUGE																																
	uništen (m)	oštećeno (m)		uništen (m)	oštećeno (m)		uništen (m)	oštećeno (m)		uništen (m)	oštećeno (m)		uništen (m)	oštećeno (m)		uništen (m)	oštećeno (m)		uništen (m)	oštećeno (m)		uništen (m)	oštećeno (m)		DRIJUMSKI (sat)	ŽELJEZNIČKI (sat)	VAZDUŠNI (sat)	RUCJNI (sat)																	
		teže	lakše		teže	lakše		teže	lakše		teže	lakše		teže	lakše		teže	lakše		teže	lakše		teže	lakše																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																				
1. DAN																																													
2. DAN																																													
3. DAN																																													
4. DAN																																													
5. DAN																																													
6. DAN																																													
7. DAN																																													
SEDMINČNI ZBIR																																													

POPUNJAVANJE OBRAZCA BROJ 7/1

U kolone od 2. do 13. upisuje se dužina u m, uništenih i oštećenih puteva po vrstama, u kolone 14. do 22. dužina uništenih i oštećenih željezničkih pruga, a u kolone 23-26 vremenska dužina obustave saobraćaja u satima, po vrstama saobraćaja, po danima i za svaki dan posebno.

U red "Sedmični zbir" upisuje se ukupno uništenih i oštećenih puteva, željezničkih pruga i vremenska dužina obustave saobraćaja, za vrijeme sedmodnevnog trajanja prirodne i druge nesreće

NAPOMENA: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tablici se dodaje novi red 8., odnosno 8. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.

Po potrebi tabela se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci od značaja za posljedice u oblasti saobraćaja

OBRAZAC BROJ 7/2

[illegible]

og sadržaja. U kolone od

Po potrebi tabela se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci od značaja za posljedicu po ove objekte

KANTON _____
OPĆINA _____
Naziv prirodne i druge nesreće _____

OBRAZAC BROJ 7/3

7 - POSLJEDICE U OBLASTI SAOBRAĆAJA
BROJ I VRSTA UNIŠTENIH I OŠTEĆENIH VOZILA I STROJEVA

TRAJANJE PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE (po danima)		PUTNIČKA										TERETNA VOZILA				PLOVILA				INŽENJERISKE MAŠINE			
		putnički vozila	autobusi	tramvaji	trolejbusi	vozovi	motocikli	druga putnička vozila	kamioni	traktori	druga teretna vozila	brodovi	čamci	druga plovila	bukseri	kopari	utovarivači	dizalice	ostala n.e. vrste mašina				
1. DAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	uništeno																						
	izda oštećeno																						
	bitno oštećeno																						
	uništeno																						
	izda oštećeno																						
	bitno oštećeno																						
	uništeno																						
	izda oštećeno																						
	bitno oštećeno																						
7. DAN	uništeno																						
	izda oštećeno																						
	bitno oštećeno																						
	uništeno																						
	izda oštećeno																						
	bitno oštećeno																						
SEDMINJNI ZBIR	uništeno																						
	izda oštećeno																						
	bitno oštećeno																						
	uništeno																						
	izda oštećeno																						
	bitno oštećeno																						

POPUNJAVANJE OBRASCA BROJ 7/3
Obrazac broj 7/3 namijenjen je za unos podataka o broju i vrsti uništenih i oštećenih (težavlaške) vozila i mašina po vrsama.
U kolone 2. do 8. unose se podaci o uništenim i oštećenim (težavlaške) putničkim vozilima, a kolone 9. do 11. predviđene su za unos podataka o uništenim i oštećenim teretnim vozilima. Podaci o plovilima unose se u kolone 12., 13. i 14. ovoga obrasca, a u kolone 15., 16., 17., 18. i 19. unose se podaci o uništenim i oštećenim inženjerskim mašinama. Tabela se može proširiti, u slučaju potrebe, i uništi drugi podaci o broju i vrsti uništenih i oštećenih vozila.
U red "Sedminjni zbir" upisuje se ukupno uništenih, oštećenih (težavlaške) vozila i mašina po vrsama za vrijeme sedmodnevnog trajanja prirodne i druge nesreće.
NAPOMENA: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tabeli se dodaje novi red 8., odnosno 8. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.
Po potrebi tabela se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci od značaja za posljedice po vozila

OPĆINA

OBRAZAC BROJ 8/1

8 - POSLJEDICE PO INSTALACIJE I DRUGE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE

[illegible]

POPUNJAVANJE OBRAZCA BROJ 8/1

U voljene od 2 do 32, upisuju se podaci o porušenim i oštećenim (izveštač) objektima i instalacijama za snabdjevanje električnom energijom (visokonaponska i niskonaponska), PTT mreži i instalacijama objekata PTT saobraćaja, objekti za primoprijemu RTV signala, vodovodnoj mreži, kanalizacionoj mreži, prirovnodnoj i dugim objektima i instalacijama komunalne infrastrukture.

U red "Saopštenje" upisuju se ukupna dužina uništenih/obštećenih afrikskih objekata i instalacija za vrijeme sedmodnevnog trajanja prirodne i druge nesreće.

NAPOMENA: Ako priroda i druga mesecra traje duže od sedam dana, tabeli se dodaje novi red 8, odnosno 8. dan i dalje sve do okončanja prirodne mesecra.

Po potrebi tabela se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci vezano za posledice po instalacije i druge infrastrukturne objekte

KANTON _____
OPĆINA _____
Naziv prirodne i druge nesreće _____

OBRAZAC BROJ 9/1

9 - POSLJEDICE PO ZRAK, VODU, TLO I BILJE

TRAJANJE PRIRODNE NESREĆE	VRSTA ŠTETNIH SUPSTANCI U ZRAKU I KONCENTRACIJA U 100 %						NAZIV VODOTOKA I DUŽINA U METRIMA (m) U KOJIMA JE VODA ZATROVANA ILI NA DRUGI NAČIN ONEČIŠĆENA						VRSTA AKVAKULTURE I KOLIČINA UNIŠTENJE AKVAKULTURE (u kg)						VRSTA TLA, USJEVI I ZASADI (ha)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		ŠUMSKO ZEMLJIŠTE		OSTALO ZEMLJIŠTE		USJEVI		VOĆNJAKI		DRUGI ZASADI								
												OBRAĐIVO		OSTALO POLJ. ZEMLJIŠTE		ZEMLJIŠTE		ZEMLJIŠTE		ZEMLJIŠTE		ZEMLJIŠTE		ZEMLJIŠTE						
												unšt.	okšt.	unšt.	okšt.	unšt.	okšt.	unšt.	okšt.	unšt.	okšt.	unšt.	okšt.	unšt.	okšt.	unšt.	okšt.	unšt.	okšt.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																	
1. DAN																														
2. DAN																														
3. DAN																														
4. DAN																														
5. DAN																														
6. DAN																														
7. DAN																														
BEZNAČNI ZBI																														

POPUNJAVANJE OBRAZCA BROJ 9/1

U kolone 2 do 5 upisuje se naziv štetne supstance i njena koncentracija u zraku. U kolone od 6. do 8. unose se podatci o voduotoku u kojem je voda zatrovana ili na neki drugi način onečišćena. Kolone od 9 do 11, namijenjene su za unos podataka o uništenoj agrikulturi, a u kolone od 12. do 15. unose se podatci o uništenom i oštećenom zemljištu, usjevima i zasadima usljed prirodne i druge nesreće, po danima i za svaki dan posebno.

Oštećeno zemljište je zemljište koje se dodatnim ulaganjima može obnoviti za namjenu kojoj je služilo prije nastanka oštećenja. Trajno onesposobljenim, odnosno uništenim zemljištem smatra se zemljište kome je oduzeta gornji sloj sve do geološke podloge ili je to zemljište nasuto ili natopljeno štetnim materijalima i slično, pa se takva oštećenja ne mogu otkloniti.

Oštećenim dugogodišnjim zasadom smatra se svaki zasad koji je pretrpio oštećenje u stupnju za koje su potrebna dodatna ulaganja da bi se osposobio za proizvodnju (uništen je dio stabla ili čokota, oštećene su grane ili je u prijetnji manji obim uništenja od insekata, gusjenica i dr.).

Uništenim dugogodišnjim zasadom smatra se zasad oštećen u cjelini, koji, ni uz kakva dodatna ulaganja, nije moguće osposobiti.

U red "Štetnici zbir" upisuje se ukupno uništenje agrikulture za vrijeme sedmodnevnog trajanja prirodne i druge nesreće i uništenog i oštećenog tla, usjeva i zasada.

NAPOMENA: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tabeli se dodaje novi red 8., odnosno 8. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.

Po potrebi tabele se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci od značaja za posljedice po zrak, vodu, tlo i bilje

10 - POSLJEDICE PO OSTALA MATERIJALNA DOBRA

TRAJANJE PRIRODNE NESREĆE	VRSTA UNIŠTENIH PREHRAMBENIH PROIZVODA U TONAMA (t)	VRSTA UNIŠTENJE STOČNE HRANE U TONAMA (t)	VRSTA UNIŠTENIH GOTOVIH PROIZVODA OSIM PREHRAMBENIH, U TONAMA (t)	VRSTA I KOLIČINA UNIŠTENIH SIROVINA I REPROMATERIJALA	VRSTA I KOLIČINA UNIŠTENIH REZERVNIH DIELOVA (kom)	VRSTA UNIŠTENJE I OŠTEĆENJE PROIZVODNE I DRUGE OPREME, UREĐAJA, SREDSTVA I SLIČNO																		DRUGA UNIŠTENJA MTS-a, OPREMA, UREĐAJI, INSTALACIJE, ZBOG KOJIH SU IZAZVANI OPOREĐENI ZASTOJ U PROIZVODNIM I DRUGIM DIELATNOSTIMA											
						dobaćeno			uneti			dobaćeno			uneti			dobaćeno			uneti			dobaćeno			uneti			dobaćeno			uneti		
						uneti	teže	isplate	uneti	teže	isplate	uneti	teže	isplate	uneti	teže	isplate	uneti	teže	isplate	uneti	teže	isplate	uneti	teže	isplate	uneti	teže	isplate	uneti	teže	isplate	uneti	teže	isplate
						18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1. DAN																																			
2. DAN																																			
3. DAN																																			
4. DAN																																			
5. DAN																																			
6. DAN																																			
7. DAN																																			
SEKUNDARNE ZBIR																																			

POPUNJAVANJE OBRAZCA BROJ 10/1

U kolone 2. do 5. upisuje se vrsta uništenih prehrambenih proizvoda u tonama. U kolone od 6. do 8. unose se podaci o količini uništene stočne hrane po vrstama. Kolone od 9. do 11. namijenjene su za unos podataka o uništenoj količini gotovih proizvoda, osim prehrambenih po vrstama, a u kolone od 12. do 14. unose se podaci o uništenom sirovinama i repromaterijalu. Podaci o količini uništenih rezervnih dijelova unose se u kolone 15. do 17, a u kolone 18. do 26. unose se podaci o uništenoj, odnosno oštećenoj proizvodnji i drugoj opremi, uređajima, sredstvima i sl. Kolone 27. do 32. predviđene su za unos podataka o uništenim/oštećenom drugom MTS-u, a zbog kojih su izazvani određeni zastoji u proizvodnji i drugim djelatnostima za vrijeme prirodne i druge nesreće. Podaci se unose po danima trajanja prirodne i druge nesreće i to za svaki dan posebno.

U red "Sekundarni zbir" upisuje se ukupno uništenih prehrambenih proizvoda, stočne hrane, gotovih (prehrambenih) proizvoda, sirovina i repromaterijala, rezervnih dijelova, uništena i oštećena proizvodna i druga oprema i drugog MTS-a, u odgovarajućoj jed. mjerne za vrijeme sedmodnevnog trajanja prirodne i druge nesreće

NAPOМЕНА: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tabeli se dodaje novi red 8., odnosno 8. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.

Po potrebi tablica se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci od značaja za posljedice po ostala materijalna dobra

11 - PODATCI O PREKIDU FUNKCIONIRANJA GOSPODARSKIH I DRUGIH DJELATNOSTI

TRAJANJE PRIRODNE NESREĆE	NAZIV GOSPODARSKOG DRUŠTVA ILI DRUGE PRAVNE OSOBE U KOJIMA JE IZAZVAN PREKID U PROIZVODNJI USLJED PRIRODNE I DRUGE NESREĆE						PREKID NASTAVE U ŠKOLAMA		
							OSNOVNA broj učenika koji nisu išli na nastavu	SREDNJA broj učenika koji nisu išli na nastavu	FAKULTETI broj studenata koji nisu išli na nastavu
	prekid rada u satima	broj uposlenika koji nisu radili	prekid rada u satima	broj uposlenika koji nisu radili	prekid rada u satima	broj uposlenika koji nisu radili			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. DAN									
2. DAN									
3. DAN									
4. DAN									
5. DAN									
6. DAN									
7. DAN									
SEDMINČNI ZEIR									

POPUNJAVANJE OBRAZCA BROJ 11/1

U kolone od 2. do 7. upisuje se naziv privrednog društva ili druge pravne osobe u kojem je došlo do prekida u radu usljed prirodne i druge nesreće. U kolone 2., 4. i 6. upisuje se broj sati prekida rada, po danima, a u kolone 3., 5. i 7. broj uposlenika koji nisu radili, za svaki dan posebno, od proglašenja prirodne i druge nesreće. Kolone 8. do 10. predviđene su za unos podataka o prekidu nastave u školama, pa se u kolonu 8. unose podaci o broju učenika koji nisu išli na nastavu u osnovnim školama, u kolonu 9. broj učenika koji nisu išli na nastavu u srednjim školama i kolonu 10. broj studenata koji nisu išli na nastavu.

U red "Sedmični zeir" upisuje se ukupno sati prekida rada, broja uposlenika koji nisu radili, broja učenika i studenata koji nisu išli na nastavu za vrijeme sedmodnevnog trajanja prirodne i druge nesreće.

NAPOMENA: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tabeli se dodaje novi red 8., odnosno 9. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.

Po potrebi tabela se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci vezano za posljedice zbog prekida rada u privrednim i drugim djelatnostima

KANTON _____
OPĆINA _____
Naziv prirodne i druge nesreće _____

OBRAZAC BROJ 12/1

12 - PODACI O SNAGAMA ANGAŽOVANIM NA OTKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE

TRAJANJE PRIRODNE NESREĆE		UČESNICI U AKCIJAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA								PREGLED TROŠKOVA ZA ANGAŽOVANO LUDSTVO U KM														
		ŠTABOVI CIVILNE ZAŠTITE	POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE	SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE	JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE		GRADJANI	PRIPADNICI VOJSKE FEDERACIJE BIH		ISHRANA	SMAJEŠTAJ	DNEVNICE	GORIVO	DRUGI TROŠKOVI	NAČIN OSIGURANJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA									
					specijalizovane	opšte namjene																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1. DAN	broj angaž. dispozitivnost																							
2. DAN	broj angaž. dispozitivnost																							
3. DAN	broj angaž. dispozitivnost																							
4. DAN	broj angaž. dispozitivnost																							
5. DAN	broj angaž. dispozitivnost																							
6. DAN	broj angaž. dispozitivnost																							
7. DAN	broj angaž. dispozitivnost																							
SEDMINIČNI ZBIR	broj angaž. dispozitivnost																							

POPUNJAVANJE OBRAZCA BROJ 12/1

U kolone od 2. do 8. upisuje se broj angažovanih članova štaba civilne zaštite, broj angažovanih pripadnika službe civilne zaštite, broj pripadnika jedinica civilne zaštite (opšte i specijalizovane namjene). Takođe se unose podaci o broju povjerenika civilne zaštite, građana i pripadnika Vojске Federacije BiH, angažovanih u akcijama zaštite i spašavanja, po danima i za svaki dan posebno. U kolone od 9. do 14. unose se podaci o troškovima za angažovano ljudstvo u akcijama zaštite i spašavanja (ishrana, smještaj, dnevnice, gorivo i drugi troškovi, kao i način osiguranja finansijskih sredstava za ove troškove (iz budžeta općine, kantona i drugo.).

U red "Sedminični zbir" upisuje se ukupno angažovanih štabova i članova štabova, pripadnika službi civilne zaštite, angažovanih pripadnika jedinica civilne zaštite, povjerenika i građana, kao i pripadnika Vojске Federacije BiH za vršenje sedminičnog trajanja prirodne i druge nesreće. Takođe, zbirno se unose podaci o troškovima za angažovano ljudstvo u akcijama zaštite i spašavanja u KM.

NAPOMENA: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tabeli se dodaje novi red 8., odnosno 8. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.

Po potrebi tabela se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci o snagama angažovanim na otklanjanju posljedica od prirodne i druge nesreće.

OBRAZAC BROJ 12/3

PODACI O VRSTAMA POMOĆI KOJA JE POTREBNA RADI OTKLANJANJA POSLJEDICA OD PRIRODNE I DRUGE NESREĆE

[illegible]

POPUNJAVANJE OBRASCA BROJ 12/3

Obrazac 125 namijenjen je za ocjenu posmatara o pomoći koja je potrebna za oblikovanje projekata od prirodnih i druge nesreće. Projekata o pruženoj pomoći sukladnih i drugih opcija. U kolonu 2, unosi se jedinica mjera za MTS koji se radi (gornji, lijevni i desni stratišni) koji su potrebni i dodatna zaštita i sigurnost, odnosno oblikovanje projekata od prirodnih i druge nesreće. Koloni 3, 4 i 5, predviđeno je za unos podatka o mrazu predviđaju koji su potrebni, a lino 6 to se može koristiti kao vidna skockana. Nakon upisa maza stratišna i odgovarajućih podataka unosi se potrebni broj. U koloni 6, na isti način se unosi podatak o potrebnoj količini i vrsti goriva. Ukoliko je potrebna zaštita i sigurnost, u kolonu 13, nadih inženjerskih angažovanih sistemata (uključeno prema oporuci (budući oporuci, kamioni i t). U kolonu 14, na 22, unosi se podaci o vrstama pomoći pružene od sukladnih i drugih opcija, a u kolonu 23, iznosi navedene pomoći izražen u KM. Ukoliko je pružena pomoć u likviji, navodi se za koliko tona u likvidnoj (opći angažovanih). U kolonu 17, unosi se naziv MTS-a izražen u odgovarajućoj jedinici mjere. Isto se odnosi na popunjavanje kolona 19, 20, 22.

NAPOMENA: Ako prirodna i druga nesreća traje duže od sedam dana, tabell se dodaje novi red 8., odnosno 8. dan, i dalje, sve do okončanja prirodne nesreće.

Po potrebi tabela se može i proširiti i prikazati drugi značajni podaci vezano za pomoć koja je potrebna radi otklanjanja posljedica od prirodne i druge nesreće